



Međunarodni sud za krivično gonjenje
osoba odgovornih za teška kršenja
međunarodnog humanitarnog prava
počinjena na teritoriji bivše
Jugoslavije od 1991. godine

IT-95-5/18-PT
D2 - 1/20674 TER
08 September 2009

2/20674 TER
UL

Predmet br. IT-95-5/18-PT
Datum: 22. juni 2009.
Original: engleski

PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Rješava: **sudija Iain Bonomy, pretpretresni sudija**
Sekretar: **g. John Hocking**
Nalog od: **22. juna 2009.**

TUŽILAC

protiv

RADOVANA KARADŽIĆA

JAVNO

NALOG PO ODRŽANOM SASTANKU NA OSNOVU PRAVILA 65ter

Tužilaštvo:

g. Alan Tieger
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Optuženi:

g. Radovan Karadžić

Ja, Iain Bonomy, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud), posle sastanka održanog 15. juna 2009. godine na osnovu pravila 65ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), izdajem ovaj nalog u vezi s transkriptom s tog sastanka.

1. Sastanku na osnovu pravila 65ter, održanom 15. juna 2009. godine, prisustvovali su optuženi, predstavnici Tužilaštva (dalje u tekstu: tužilaštvo) i ja. Optuženi je izjavio da želi da se transkript ovog sastanka stavi na raspolaganje javnosti, dok je tužilaštvo zatražilo da se prije objavljanja neka mesta rediguju, pošto se odnose na povjerljive podneske, kao i da se isprave neke greške u kucanju. Služba za jezičke i konferencijske usluge obavijestila je Vijeće da su potrebne ispravke unijete u transkript.
2. Shodno tome, i na osnovu pravila 54 i 65ter(B) i (D) Pravilnika, ovim **NALAŽEM** da se ispravljeni transkript sastanka na osnovu pravila 65ter, održanog 15. juna 2009. godine, redigovan onako kako je to tužilaštvo tražilo, stavi na raspolaganje javnosti.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
sudija Iain Bonomy,

Dana 22. juna 2009.

U Haagu,
Nizozemska

[Pečat Međunarodnog suda]